

Table 4.1
Sampling Rationale for June 2003

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sampling Frequency:	
DOM-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	Yes To be sampled in June 2003
FO-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	VOCs detected are greater than 90% of the MCL (>4.5 ppb for PCE and TCE). Bottled water will be supplied and steps taken to install a GAC system. The well will be sampled quarterly following GAC installation.
FO-17	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
FO-22	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
FO-J1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
FO-J1, EP	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	suggest removing from list	
HS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
HS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
I10-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
I10-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 03	
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
I10-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
I10-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed	
JW-6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
JW-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	First Sample	
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	First Sample	
JW-9	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly	
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed	
JW-10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	First Sample	
JW-12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
JW-13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
JW-14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
JW-14-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed	
JW-26	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	First Sample	
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
JW-31	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	First Sample	
LS-1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
LS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-2/LS-3-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
LS-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-6-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
LS-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
LS-7-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
LS-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed	
OFR-1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
OFR-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
OFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
OFR-3-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
RFR-6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
RFR-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
RFR-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
RFR-9	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
RFR-10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
RFR-10-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
RFR-11	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
RFR-11-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)	
RFR-12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04	
Total samples to collect June 2003:									28	
Total Pre GAC									28	
Total Post GAC									0	
First Time Samples									5	
Total number of samples:									33	

*JW-9-A2 is sampled after treatment by the filtration system installed by the well owner. This system is not a CSSA-installed GAC.